

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**za IV (četvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI " AD TREBINJE
zakazanu za 17.02.2023.u 11 časova.**

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: DUIF „Euroinvestment“ – OAIF „Euroinvestment fond“

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: Danijela Puzić

Potpis zakonskog zastupnika akcionara: _____

Dnevni red:

1.Izvještaj Komisije za glasanje;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo **za** pod uslovom da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;

GLASANJE: ZA

3.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, broj: NO-246-01-09/23 od 31.01.2023. godine, o dokapitalizaciji „HE Dabar“ d.o.o. Trebinje povećanjem osnovnog kapitala Društva konverzijom potraživanja u novčani ulog člana/osnivača Društva.

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što smo i za predhodne Odluke vezane za dokapitalizaciju i finansiranje HE “Dabar” d.o.o. Trebinje glasali uzdržano, a iz razloga što uz Odluke nije priložena studija opravdanosti investicije i očekivani prinos, odnosno povrat na sredstva koja se planiraju uložiti u izgradnju HE “Dabar” doo Trebinje.

4. Razno.

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić

Br:DU-I-47/2023.godine

Banja Luka: 14.02.2023. godine